

Report sa Church Auditing Department, 2013

Gipresentar ni Kevin R. Jergensen

Tigdumalang Direktor, Church Auditing Department

Ngadto sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Minahal nga mga Kaigsoonan: Sumala sa gisulti sa pagpada-yag sa sekyon 120 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Konseho sa Paggasto sa Ikapulo—naglangkob sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa Presiding Bishopric, nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa Simbahan. Ang mga departamento sa Simbahan mogasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprubahan nga mga badyet ug sumala sa mga polisiya ug mga pamaagi sa Simbahan.

Ang Church Auditing Department, nga gilangkuban sa mga propesyonal nga dunay mga kredensyal ug independente sa tanang ubang mga departamento sa Simbahan, dunay responsibilidad sa pagpahigayon og mga audit alang sa katuyoan sa paghatag og resonable nga kasiguroan kabahin

sa mga amot nga nadawat, mga galastuhan nga nahimo, ug sa pagbantay sa mga kabtangan sa Simbahan.

Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Church Auditing Department nagtuo nga, ang tanang mga materyal nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo, ug mga kapanguhaan sa Simbahan alang sa tuig 2013 narekord ug nadumala sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, gitugutan nga mga badyet, ug mga polisiya ug mga pamaagi sa Simbahan. Ang Simbahan nagsunod sa mga pagtulun-an nga gitudlo ngadto sa mga miyembro niini sa pagpuyo sumala sa badyet, paglikay sa utang, ug pagtigum batok sa panahon sa panginahanglan.

Matinahurong gisumiter,
Church Auditing Department
Kevin R. Jergensen
Tigdumalang Direktor ■

Estatistikanhong Report, 2013

Gipresentar ni Brook P. Hales

Secretary sa Unang Kapangulohan

Alang sa impormasyon sa mga miyembro sa Simbahan, ang Unang Kapangulohan miisya sa mosunod nga estatistikanhong report kalabut sa pagtubo ug kahimtang sa Simbahan kutob Disyembre 31, 2013.

Mga Unit sa Simbahan

| | |
|-------------------------|--------|
| Mga Stake..... | 3,050 |
| Mga Mission..... | 405 |
| Mga District..... | 571 |
| Mga Ward ug Branch..... | 29,253 |

Mga Miyembro sa Simbahan

| | |
|---|------------|
| Total nga Gidaghanon sa mga miyembro sa Simbahan..... | 15,082,028 |
| Bag-ong Children of Record..... | 115,486 |
| Mga Kinabig nga Nabunyagan..... | 282,945 |

Mga Misyonaryo

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Full-Time nga mga Misyonaryo..... | 83,035 |
| Mga Church-Service Missionaries..... | 24,032 |

Mga Templo

| | |
|--|-----|
| Mga Templo nga Napahinugod sa tuig 2013 (Tegucigalpa Honduras Temple)..... | 1 |
| Mga Templo nga Magamit hangtud sa Katapusan sa Tuig..... | 141 |

